

MIKROKREDITNA FINANSIJSKA INSTITUCIJA
ALTER MODUS DOO, PODGORICA

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE
ZAVRŠILA NA DAN 31. DECEMBRA 2024. GODINE
I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

SADRŽAJ

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	1-3
IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31. DECEMBRA 2024. GODINE (U hiljadama EUR).....	4
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ POZICIJI NA DAN 31. DECEMBAR 2024. GODINE (U hiljadama EUR)	5
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31. DECEMBRA 2024. GODINE (U hiljadama EUR)	6
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31. DECEMBRA 2024. GODINE (U hiljadama EUR).....	7
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE.....	8
PRILOG 1: IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA O POSLOVANJU ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31. DECEMBRA 2024. GODINE	

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
VLASNICIMA MIKROKREDITNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE ALTER MODUS D.O.O.,
PODGORICA**

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Mikrokreditne finansijske institucije Alter Modus d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo”), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji na dan 31. decembar 2024. godine i iskaz o ukupnom rezultatu, iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2024. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore i propisima Centralne Banke Crne Gore koji regulišu finansijsko izvještavanje mikrokreditnih institucija.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju nezavisnog revizora u sekciji o odgovornostima revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Društva u skladu sa Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti) (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ostala pitanja

Finansijski iskazi Društva za godinu koja je završena 31. decembra 2023. godine su bili predmet revizije drugog revizora koji je izrazio nemodifikovano mišljenje o tim iskazima 27. marta 2024. godine.

Ostale informacije sadržane u godišnjem izveštaju menadžmenta Društva

Ostale informacije se odnose na informacije sadržane u godišnjem izvještaju menadžmenta, ali ne uključuje finansijske izvještaje i izvještaj revizora o njima. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu ostalih informacija u skladu sa propisima Crne Gore.

Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije. U vezi sa revizijom finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i time razmotrimo da li su ostale informacije usklađene u svim materijalno značajnim aspektima sa finansijskim izvještajima, sa našim saznanjima stečenim u toku revizije ili se na drugi način čine materijalno pogrešnim. Pored toga, izvršili smo procjenu da li su ostale informacije pripremljene, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, posebno da li su ostale informacije u formalnom smislu u skladu sa zahtjevima i postupcima za pripremu ostalih informacija Zakona o računovodstvu Crne Gore u kontekstu materijalnosti, odnosno da li bi neko nepoštovanje ovih zahtjeva bi moglo uticati na prosuđivanja donijeta na osnovu ovih ostalih informacija.

Ostale informacije sadržane u godišnjem izvještaju menadžmenta Društva (nastavak)

Na osnovu sprovedenih procedura, u mjeri u kojoj smo u mogućnosti da ih ocijenimo, izvještavamo da:

1. ostale informacije koje opisuju činjenice koje su takođe prikazane u finansijskim izvještajima su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa finansijskim izvještajima; i
2. ostale informacije su pripremljene u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore.

Pored toga, naša odgovornost je da, na osnovu saznanja i razumijevanja Društva stečenih u reviziji, izvijestimo da li ostale informacije sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Na osnovu postupaka koje smo izvršili u vezi sa dobijenim ostalim informacijama, nismo utvrdili materijalno značajne pogrešne iskaze.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore i propisima Centralne Banke Crne Gore koji regulišu finansijsko izvještavanje mikrokreditnih institucija, kao i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevarne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed prevarne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.


Kao dio revizije u skladu sa MRS standardima primjenljivim u Crnoj Gori, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja (nastavak)

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih uslijed prevarne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat prevarne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što prevarna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima., ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezano objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma iskaza revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Podgorica, 08. april 2025. godine


Nikola Ribar
Ovlašćeni revizor



Ernst & Young Montenegro d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31.
DECEMBRA 2024. GODINE (U hiljadama EUR)

	Napomena	2024.	2023.
Prihodi od kamata	5.1	12.405	9.722
Rashodi od kamata	5.2	(2.552)	(1.489)
NETO PRIHODI OD KAMATA		9.853	8.233
Troškovi obezvrjeđenja	6	(341)	83
Prihodi od naknada i provizija	7.1	-	4
Rashodi naknada i provizija	7.2	(93)	(79)
NETO PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA		(93)	(75)
Troškovi zaposlenih	8	(4.442)	(3.696)
Opšti i administrativni troškovi	9	(1.258)	(1.013)
Troškovi amortizacije	15	(656)	(579)
Ostali troškovi	10	(237)	(139)
Ostali prihodi	11	498	376
PROFIT PRIJE OPOREZIVANJA		3.324	3.190
Porez na dobit	3.4, 12	(493)	(453)
NETO PROFIT		2.831	2.737
Ostali sveobuhvatni prihodi			
Ostali sveobuhvatni prihodi za godinu, bez poreza		-	-
Ukupni sveobuhvatni prihod za godinu, bez poreza		2.831	2.737

Napomene u prilogu su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

U ime MFI Alter Modus D.O.O., Podgorica potpisao:

Direktor Sektora finansija

Branko Tadić
(Branko Tadić)



Izvršni direktor

Ana Kentera
(Ana Kentera)

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ POZICIJI NA DAN 31. DECEMBAR 2024. GODINE
(U hiljadama EUR)

	<u>Napomena</u>	<u>31. Decembar 2024.</u>	<u>31. Decembar 2023.</u>
SREDSTVA			
Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija	3.7, 13	2.211	1.955
Kredit i potraživanja od klijenata	3.7, 14	73.546	57.753
Nekretnine, postrojenja i oprema	3.6, 15	2.103	2.128
Nematerijalna imovina	3.5, 15	40	9
Ostala imovina	16	121	79
Ukupna sredstva		78.021	61.924
OBAVEZE			
Pozajmljena sredstva	17	50.963	34.958
Ostale obaveze	18	1.869	1.871
Ukupne obaveze		52.832	36.829
KAPITAL			
Osnivački kapital	19	22.358	22.358
Neraspoređena dobit		2.831	2.737
Ukupni kapital		25.189	25.095
Ukupni kapital i obaveze		78.021	61.924

Napomene u prilogu su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

U ime MFI Alter Modus D.O.O., Podgorica potpisao:

Direktor Sektora finansija

Branko Tadić

(Branko Tadić)



Izvršni direktor

Ana Kentera
(Ana Kentera)

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA GODINU KOJA SE
ZAVRŠAVA 31. DECEMBRA 2024. GODINE (U hiljadama EUR)**

	Osnivački kapital	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 1. Januar 2023.	22.358	2.669	25.027
Isplaćene dividende	-	(2.669)	(2.669)
Neto profit za godinu	-	2.737	2.737
Stanje na dan 31. Decembar 2023.	22.358	2.737	25.095
Stanje na dan 1. Januar 2024.	22.358	2.737	25.095
Isplaćene dividende	-	(2.737)	(2.737)
Neto profit za godinu	-	2.831	2.831
Stanje na dan 31. Decembar 2024.	22.358	2.831	25.189

Napomene u prilogu su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

U ime MFI Alter Modus D.O.O., Podgorica potpisao:

Direktor Sektora finansija



(Branko Tadić)



Izvršni direktor



(Ana Kentera)

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31.
DECEMBRA 2024. GODINE (U hiljadama EUR)**

	2024.	2023.
Novčani tokovi iz operativnih aktivnosti		
Priliv od primljenih kamata	12.392	9.708
Odliv po osnovu plaćene kamate	(2.217)	(1.235)
Priliv od primljenih naknada	16	45
Odliv po osnovu plaćene naknade	(223)	(156)
Priliv po osnovu vraćenih kredita	53.952	41.812
Odliv po osnovu odobrenih kredita	(70.074)	(57.605)
Odliv po osnovu plaćanja dobavljačima i zaposlenima	(6.057)	(4.421)
Odliv po osnovu poreza na dobit	(443)	(408)
Priliv po osnovu naplaćenih otpisanih potraživanja	335	322
Ostali odlivi, neto	122	(202)
Neto odliv/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	(12.197)	(12.140)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		
Priliv po osnovu prodaje opreme	55	42
Odliv po osnovu nabavke opreme	(322)	(803)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(267)	(761)
Tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti		
Priliv od dugoročnog pozajmljivanja	39.800	33.100
Odliv po osnovu povraćaja dugoročno pozajmljenih sredstava	(23.916)	(16.272)
Plaćanja po osnovu obaveza za lizing	(427)	(412)
Isplata dividendi	(2.737)	(2.669)
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	12.720	13.747
Neto smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	256	846
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine	1.955	1.109
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine	2.211	1.955

Napomene u prilogu su sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

U ime MFI Alter Modus D.O.O., Podgorica potpisao:

Direktor Sektora finansija


(Branko Tadić)




Izvršni direktor
(Ana Kentera)